

OLIMPIJSKI MAGAZIN



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE

April, 2019.

**IGRE MALIH
ZEMALJA
EVROPE**
(27. maj-1. jun)



DOBRO DOŠLI U CRNU GORU

Montenegro
2019



TEHNIČKI SPONZOR I ZVANIČNI
SNABDIJEVAČ CRNOGORSKOG
OLIMPIJSKOG KOMITETA

SPORT  VISION



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Ministarstvo sporta


EFEL MOTORS

 **LOVĆEN**
OSIGURANJE A.D.

Član grupe  **triglav**



**Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje**

 **RTCG**
Radio i Televizija Crne Gore

Monteput


Aerodromi Crne Gore
Airports of Montenegro


fzd

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA

 **triglav**



Da još jednom iskažemo da imamo veliko sportsko srce, otvoreno za sve



„Ove Igre pokazuju da je, bez obzira na to da li dolazite iz malih ili velikih država, jedino što se broji da imate veliko srce i veliku strast prema sportu“, kazao je Tomas Bah otvarajući Igre malih zemalja Evrope u San Marinu prije dvije godine.

„Okupljaju nas zajedničke vrijednosti prijateljstva i međusobnog poštovanja. Ove igre su otelotvorenje olimpijskog gesla „Jedinstvo u različitostima“.

Riječi uvaženog predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, čije prisustvo otvaranju igrama svjedoči značaju koji im se pridaje u svjetskoj olimpijskoj porodici, sažimaju suštinu okupljanja sportista iz devet evropskih zemalja sa manje od milion stanovnika: Andore, Kipra, Islanda, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte, Monaka, San Marina i naše Crne Gore.

Igre malih zemalja Evrope su Olimpijske igre u malom. Baštineći njihove izvorne vrijednosti, pomalo zamagljene u eri digitalizacije i izrazite komercijalizacije sporta. Vrijednosti radosti igre, ferpleja, poštovanja, izuzetnosti i jedinstva duha, tijela i uma. Uvidjeli smo to učestvujući na četiri posljednja izdanja Igara, sa kojih smo donijeli 71 odličje, od čega 35 zlatnih. I, što je bitnije od medalja, dragocjena iskustva i sportska prijateljstva širom Starog kontinenta.

Naša iskrena privrženost takmičenju, još od dana prijema u Asocijaciju Igara malih zemalja Evrope 1. juna 2009, gajenje bliskih odnosa sa prijateljima iz osam država, ostvareni rezultati i

stečeni ugled, nagrađeni su ukazanim povjerenjem da od 27. maja do 1. juna ugostimo 17. izdanje Igara. Da našim cijenjenim gostima sa svih strana Evrope, od dalekog sjevera, razvijenog zapada do ljepotama raskošnog juga, pokažemo čari spoja Jadrana i dinarskog gorja, i

toplinu našeg gostoprimstva.

Kao organizatorima, posebno nam je zadovoljstvo što ćemo crnogorskim građanima omogućiti da se neposredno uvjere u olimpijski karakter Igara, da osjete bogatstvo kulturne

šarenosti, tog „jedinstva u različitosti“, iskrenih i dubokih sportskih emocija. Što smo dobili priliku da prvim multidisciplinarnim takmičenjem čiji ćemo domaćin biti, predstavimo Crnu Goru u najljepšem svjetlu: da velikodušno dočekamo 2.000 takmičara, trenera i sportskih radnika, i zajedno sa njima stvaramo nove sportske veze i uspomene. Igre nisu ekskluziva Crnogorskog olimpijskog komiteta, niti pripadaju samo crnogorskim sportistima. One su Igre svih nas. Prilika da još jednom iskažemo da, iako mali, posjedujemo veliko sportsko srce, otvoreno za sve.





Igre malih zemalja Evrope – Crna Gora, 27. maj – 1. jun

Festival sporta i olimpijskog duha

Crna Gora će od 27. maja do 1. juna biti domaćin Igara malih zemalja Evrope, sportski festival koji će okupiti više od 900 sportista iz devet zemalja.

Biće to najmasovniji sportski događaj u Crnoj Gori, a prvi u kome će se sportisti takmičiti u više disciplina...

Za Crnu Goru su Igre malih zemalja - Olimpijske igre u malom, više puta je ponovio predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.

U eri vrhunskog profesionalizma, velikih sportskih asova, nadmetanja sportista, mahom amatera, su svojevrsna poruka da izvorni olimpizam još postoji, kazao je Simonović.

- Mislim da je to zaista festival sporta, pravi olimpijski duh i olimpijsko takmičenje, koje podsjeća čak i na početke olimpijskog pokreta. To je amatersko, izvorno, autentično takmičenje iz duše. Takmiče se male zemlje, a ne one koje ulažu ogroman novac u sport. Biće tu i sjajnih profesionalnih sportista, ali jeste to druga dimenzija takmičenja, koje je veoma važno - rekao je Simonović.

Iako je riječ o takvom takmičenju, organizacija je kompleksna - preko 900 sportista, još toliko članova nacionalnih timova - trenera, zvaničnika, medicinskog osoblja, kao i novinara, biće smješteni u Budvi, koja će biti centar zbivanja, a nadmetaću se i u Baru, Podgorici, Tivtu i Cetinju.

- Radimo naporno, najbolje što znamo. To je veliki izazov, brine-



mo se kako ćemo sve posložiti. Angažovali smo mnogo ljudi, angažovaćemo još, imamo pomoć Evropskog olimpijskog komiteta. Mislim da smo na dobrom putu da organizujemo lijepu manifestaciju - rekao je predsjednik COK-a.

U vrijeme vrhunskog profesionalizma, velikih svjetskih zvijez-

da, dostupnosti najvećih sportskih događaja preko brojnih medijskih platformi, teško je približiti značaj Igara malih zemalja "običnom" ljubitelju sporta...

- Trudim se da objasnim ulogu i značaj Igara malih zemalja. Takva su vremena, zna se koji su sportovi u fokusu, mnogo jači i veći od nas se bore da tzv. manje

sportove približe ljubiteljima sporta. Teško je, ali se trudimo i želimo da se odbranimo, kao i cijeli olimpijski pokret, te da prenesemo poruku o važnosti ovakvih takmičenja i njihovoj ulozi u društvu - naglasio je Simonović. Na Igrama u Budvi nadmetaću se sportisti iz devet zemalja koje imaju manje od milion stanovni-

ka. U nekim sportovima, Crna Gora je za njih gigant, ali, posebno u pojedinačnim disciplinama, u rangu je takmičara iz ostalih država.

- Trebalo bi da postanemo svjesni gdje je naše mjesto i gdje pripadamo. Ovo je naša mjera. I naš slogan je „How big we are“ - koliko smo veliki, ali i koliko smo ma-

li. Imamo mi sportove, koji ni za ovaj nivo nisu previše snažni. To je realnost. Mi smo u nekim sportovima zaista gigant u ovoj konkurenciji, imamo i olimpijsku medalju, mnogo i odličja sa mediteranskih igara, ali nekih od tih sportova nema na programu Igara. Ovo je prelijepo takmičenje za naše sportiste i



sportistkinje da se okušaju i u ovoj konkurenciji, pokažu koliko mogu, dominiraju ako mogu. I to je, smatram, dovoljno. Od svih takmičenja, plivačka će biti najuzbudljivija, jer se ostvarena vremena računaju za olimpijsku normu i odlazak u Tokio 2020. godine.

-To je za nas veliko priznanje, biće

odličan plivački turnir, a za nas i obaveza da ga organizujemo na najbolji način i u skladu sa strogim pravilima. Biće uzbudljivo, ali biće zanimljivo i na ostalim borilištima, tako da pozivam sve ljubitelje sporta da dođu, da bodre naše sportiste, ali i da osjete dio olimpijskog duha u Crnoj Gori - rekao je Simonović.



Premijer Marković otvara Igre na ceremoniji u Budvi



Otvaranje Igara malih zemalja je 27. maja, a ceremonija će se održati ispod zidina Starog grada u Budvi. Scenario je spreman, naravno - detalji se ne otkrivaju, a zna se da će Igre otvoriti predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, koji će biti i na čelu počasnog odbora Igara.

"Marković će svečano otvoriti manifestaciju i biće na čelu i počasnog odbora, u čijem sastavu će ući određeni broj ministara, predsjednici opština koji su organizatori, sportisti, kao i direktori javnih preduzeća i turističkih organizacija. Marković će ugostiti i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, Tomasa Baha tokom posjete Crnoj Gori - kazao je Simonović. On je naglasio da će sastav počasnog



odbora imenovati, u zavisnosti od dogovora, Vlada ili Izvršni komitet COK-a.

On je istakao da je COK na godišnjoj konferenciji Crnogorske sportske akademije u Cavtatu predstavili IMZE i da je prezentacija izuzetno dobro prihvaćena.

- Žao mi je što je održana u Cavtatu. Moja želja je da se ona održava u Crnoj Gori, jer je crnogorski brend. Konferencija je izrasla u veliko naučno sportsko dešavanje i volio bih da se održava kod nas. Mnogi stranci su zainteresovani za taj brend, dok se kod nas to ne razumije na pravi ili dovoljno dobar način - rekao je Simonović.

On je naglasio da je nedavno potpisan novi, treći memorandum sa opštinom Budva zbog promjene vlasti u toj opštini.

- Novo rukovodstvo spremno je da pomogne. Vjerujem da će Budva, prije svega zbog centra dešavanja na IMZE, ali i sve ostale opštine, dati maksimum da sve protekne u najboljem redu - kazao je Simonović.



Telekom - zvanična mreža Igara

Crnogorski Telekom biće zvanična mreža Igara malih zemalja Evrope, koje će od 27. maja do 1. juna biti održane u pet crnogorskih gradova.

Ugovor o sponzorstvu potpisali su predsjednik COK-a Dušan Simonović i direktor Sektora za poslovne korisnike u Crnogorskom Telekomu Predrag Perković.

Simonović se nakon potpisivanja ugovora zahvalio Crnogorskom Telekomu na vrijednoj donaciji i snažnoj podršci u organizaciji takmičenja.

- Servisi koje nudi Crnogorski Telekom su neophodni za ta-

kmičenje i predstavljali bi nam veliki finansijski zahtjev u situaciji kada je novca sve manje. To bi nas koštalo oko 50 hiljada eura. Mi ćemo to, zahvaljujući Crnogorskom Telekomu, dobiti besplatno. Imaćemo sjajan servis u trenucima kada se na više borilišta dešavaju značajna takmičenja - kazao je Simonović.

On je naglasio da nije prvi put da je Crnogorski Telekom partner COK.

- Bio je i na prvim, za nas istorijskim Olimpijskim igrama u Pekingu. Telekom pomaže crnogorski sport, a ovo je za nas lijep gest koji ćemo znati da pamtim i cijenimo - kazao je Simonović.

Perković, direktor Sektora za poslovne korisnike u Crnogorskom Telekomu, kazao je da je ta kompanija duži niz godina uz crnogorski sport i pomaže njegov razvoj donacijama savezi- ma ili najvećim sportskim kolektivima.

- Sa COK-om imamo iskustvo uspješne saradnje. Bili smo partner Crnogorskom olimpijskom komitetu na prvim Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine. Saradnju na Igrama vidimo samo kao nastavak uspješne saradnje. Naša uloga u tom projektu biće da obezbijedi tehničke uslove. Telekom će svoje servise staviti u službu

sporta za vrijeme IMZE, bićemo zvanična mreža IMZE - rekao je Perković.

On je naglasio da je Telekom u svrhu zadovoljavanja svih kriterijuma investirao u infrastrukturu i opremu kako bi na 11 lokacija na kojima će biti održano takmičenje i u medija centru imali sve uslove manifestacije tog nivoa.

- COK je vodio računa da u organizaciju događaja implementira pametna rješenja i zelene tehnologije. Crnogorskom Telekomu je to strateški pravac kretanja i to je bio još jedan vid gdje su se sreli interesi Telekom i COK-a - kazao je Perković.



Vušurović: Vjerujem da ćemo i mi i naši gosti biti zadovoljni



Gor Vušurović, zlatni olimpijac iz Sidneja 2000, učesnik brojnih najvećih takmičenja, kao sportista-odbojkaš, a zatim i kao sportski radnik, šef naše olimpijske misije na Igrama u Londonu 2012. godine. Sada je u ulozi direktora Igara malih zemalja Evrope i sa svojim timom organizuje kompleksnu manifestaciju, koja traži maksimalnu posvećenost, znanje i entuzijazam.

- Nakon posjeta predstavnika olimpijskih komiteta svih učesnika, tehničke komisije, kao i sastanaka sa Andrejom Leskovšekom-Mekverom, savjetnikom Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta, te sugestija i savjeta koje smo dobili, mislim da smo na pravom putu i da organizacija ide u dobrom smjeru. Vjerujem da ćemo na kraju konstatovati, i mi i naši gosti, da su Igre bile dobro organizovane - kazao je Vušurović.

Smještajni kapaciteti u okviru Slovenske plaže su spremni, a prostor i sadržaj kompleksa u Budvi zaista podsjeća na olimpijska sela, što će Igre malih zemalja u Crnoj Gori učiniti posebnim. Borilišta su, takođe, uglavnom u dobrom stanju - odbojka se u Budvi igrala na najvećem nivou, košarka u Baru takođe, dvorane u Tivtu i na Cetinju imaju sve potrebne sadržaje za stoni tenis i džudo, na bazenu u Podgorici već su se održavali plivački mitinzi... Najveći problem je atletska staza...

urađen. Obezbijedena su sredstva, novca neće faliti, ali će trebati lijepog vremena i energije da to bude završeno. Krajnji rok za završetak rekonstrukcije je 20. maj - naglasio je Simonović. Vjerujem da ćemo imati objekte, koji će ostati kao legat ovih Igara i da će poslužiti našim sportistima i sportskim savezima za neka naredna takmičenja. Što se tiče organizacije takmičenja, imali smo iskustva iz svih sportova, naše federacije su organizovale važna takmičenja. Međutim, Igre malih zemalja predstavljaju i promociju svih olimpijskih vrijednosti, svega što njeguje Međunarodni olimpijski komitet i što je uloga olimpijskog pokreta - ističe Vušurović.

Daleko od toga da su rezultati u drugom planu...

- Plivanje je kvalifikaciono za Olimpijske igre, rezultati stonog tenisa se vrednuju za svjetske liste, nadam se da će atletska takmičenja donijeti uzbuđenja i kvalitet. Iako su male, ovo su sportske zemlje. Luksemburg i Lihtenštajn imaju olimpijske medalje u zimskim sportovima, Island je u brojnim sportovima pravo čudo, s obzirom na broj stanovnika... Ovo je dovoljno brojna i kvalitetna sportska, da ljubiteljima sporta u Crnoj Gori pruži lijep ugođaj. Cilj je i da naši ljudi osjete dio olimpijskog duha, jer Igre malih zemalja imaju tu draž, takmičenja su uglavnom u olimpijskim sportovima, a i mnogo znače učesnicima - zaključio je Vušurović.

Predrag Marsenić, sportski direktor COK-a

Gosti izuzetno zadovoljni onim što su vidjeli



Predstavnici svih nacionalnih olimpijskih komiteta - šefovi misija, kao i članovi Tehničkog komiteta Igara malih zemalja, posjetili su Crnu Goru, kao svojevrsna prethodnica sportistima koji će od 27. maja biti naši gosti. Obišli su sva borilišta i posjetili smještajne kapacitete, dobili sve ostale potrebne informacije oko organizacije prvog multi-sportskog takmičenja i najmasovnije sportske manifestacije ikad održane u Crnoj Gori.

- Mislim da su naši gosti izuzetno zadovoljni onim što su vidjeli, objektima kojima raspolažemo i u kojima ćemo ih dočekati krajem maja - kazao je Predrag Marsenić, sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Košarkaška dvorana u Baru je sjajna, bazen takođe, postoje mali problemi sa atletskom stazom, ali biće sve u redu, siguran sam. Mi jedva čekamo početak, dolazimo sa 50-ak sportista i nadamo se da ćemo se vratiti sa medaljama - kazao je Đorđe Ortu, šef misije tima iz Andore. Olga Piperidu, njegova koleginica sa Kipra, ubijedena je da će Crna Gora biti dobar domaćin.

- Vidimo veliku želju da

sve bude spremno i biće tako na osnovu onoga što smo vidjeli. Radujemo se dolasku, imaćemo, vjerujem, dobar tim, spreman da se takmiči na visokom nivou - kazala je ona. Igre malih zemalja, na kojima učestvuju sportisti iz država koje imaju manje od milion stanovnika - Andore, Malte, San Marina, Lihtenštajna, Luksemburga, Kipra, Islanda, Monaka i Crne Gore - održavaju se od 1985. godine, pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Za takmičare iz ovih zemalja, riječ je o manifestaciji velikog prestiža, ali i pravi festival sporta - olimpijske igre u malom.

- Posebno smo ponosni na činjenicu da će plivačko takmičenje biti kvalifikaciono za Olimpijske igre u Tokiju, što se prvi put događa na Igrama malih zemalja. Međutim, ovo je manifestacija kojoj se raduju svi učesnici i za koje se sportisti posebno spremaju. Za njih je stvar prestiža biti najbolji u ovoj konkurenciji, tako da će na svim borilištima biti izražen sportski duh - naglasio je Marsenić.


Montenegro
2019



Sa dvije lijepe i značajne funkcije Ivan Bošković će sačekati predstojeći sportski događaj u pet crnogorskih opština. Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Crne Gore biće šef misije našeg tima na Igrama malih zemalja Evrope. Bošković ima iskustvo i znanje, a Crnogorski olimpijski komitet mu vjeruje. Svjestan je odgovornosti, a siguran je da će Crna Gora biti spremna da odgovori zadacima i da će biti dobar domaćin učesnicima iz država sa manje od milion stanovnika. Ističe da je Crnogorski olimpijski komitet do sada uradio prave, velike korake kako bi spremno dočekao takmičenje na kojem će se i odbojkaška reprezentacija predstaviti prvi put od plasmana na EP. Ističe Bošković ogroman motiv i želju u odbojkaškom timu da se u Budvi ostavi dobar utisak. „Crveni“ su do sada dva puta učestvovali na IMZE. Prvi put - premijerno u Lihtenštajnu, posljednji put na Islandu. Kolika je odgovornost šefa misije i na koji način se pripremате za obaveze?

- S obzirom da je u pitanju najveće multisportsko takmičenje u Crnoj Gori do sada, izuzetno je velika odgovornost, posebno imajući u vidu da će naša delegacija biti najbrojnija od svih takmičenja do sada. Organizacija učešća svakog našeg sportiste i člana delegacije je kao da idemo na takmičenje van Crne Gore, zbog striktnih pravila olimpijskog pokreta... Kako se samo takmičenje bliži, predstoji nam sve veći broj sastanaka oko pripreme takmičara koji će nastupati, proces akreditacije i ostalih tehničkih detalja. Veliku zahvalnost dugujem članovima COK-a, odnosno Zagorki Božović, Predragu Marseniću, Borisu Sekuliću i Igoru Vušuroviću, koji

INTERVJU: Ivan Bošković, šef misije našeg tima na Igrama malih zemalja Evrope

Crna Gora će biti dobar domaćin



su uvijek na raspolaganju i sa kojima najviše komuniciram za svaki vid pomoći, upravo zbog velikog broja naše delegacije i kako ne bi propustili nijedan detalj. Posebnu zahvalnost dugujem predsjedniku Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanu Simonoviću na ukazanom povjerenju. Iz sportske ste priče, bivši odbojkaš, sada generalni sekretar OSCG, koliko sama ova činjenica olakšava zadatak?

- Svakako da olakšava, jer mogu da sagledam činjenice i stvari iz jednog i drugog ugla i na kraju da donesem odgovarajuće zaključke i napravim određene postupke shodno tome. Istakao bih i da je mnogo lakše bilo biti sportista, jer sam

tada bio fokusiran samo na teren i igru, sada moram da razmišljam o mnogim drugim stvarima, koje na kraju dovedu do tog terena i igre. COK vam je dodijelio lijepu i odgovornu ulogu, šta ona znači za Vas?

- Funkcija šefa misije crnogorske delegacije na bilo kom takmičenju predstavlja veliku čast, a još kada je u pitanju najveći sportski događaj u Crnoj Gori do sada, svakako da mi još više imponuje. Nakon Mediteranskih igara na pijesku u Peskari 2015, Olimpijskih igara za mlade 2018. godine ovo takmičenje ima posebnu draž, imajući u vidu da će se održati kod nas. Dugujem veliku zahvalnost Crnogorskom olimpijskom Ko-



mitetu i predsjedniku Dušanu Simonoviću na ukazanom povjerenju, što je pokazatelj da je dosadašnji rad prepoznat i da se cijeni. Takođe, veliku zahvalnost dugujem i Cvetku Pajkoviću, predsjedniku Odbojkaškog saveza Crne Gore na razumijevanju i podršci da budem dio ovog velikog projekta COK-a, ali i države Crne Gore. Benefiti od IMZE mogu biti veliki, da li sama činjenica da se po prvi put organizuje takmičenje ovakvog renomea u Crnoj Gori, po malo opterećuje?

- Mislim da naš narod još uvijek nije svjestan veličine događaja, ali sam siguran da će se uvjeriti već na samom otvaranju i početku takmičenja. Odgovornost je velika, jer treba da se

predstavimo i kao domaćini i kao takmičari na najbolji mogući način, da našu Crnu Goru promoviramo na najbolji mogući način. Sport je najveći promoter Crne Gore u najpozitivnijem svijetlu, ovo je prilika da pokažemo svima koliko lijepu zemlju imamo i da ih „ubijedimo“ da je opet posjete. Važno je učestvovati, ali i pobjeđivati, Crna Gora je imala velike uspjehe na IMZE. Konkretno - šta očekujete od odbojkaške reprezentacije?

- Odbojkaši i odbojkašice su na svakom do sada učešću na Igrama malih zemalja osvajali najsjajnije odličje, sigurno da očekujemo da tako bude i sada. Nadamo se da će nam dvorana Mediteranskog sportskog cen-

tra Budva, gdje smo 2014. godine osvojili Evropsku ligu i u januaru ove godine izborili istorijski plasman na EP, biti srećna i tokom IMZ. Nastup našeg odbojkaškog tima na IMZE je posljednja takmičarska provjera pred EP. Koliko znači?

- Sigurno da će doći kao dobra provjera, svaka utakmica nam znači, vjerujem i da će selektor Bašić imati priliku i da isproba neke nove igrače. Odbojkaški tim je do istorijskog uspjeha, plasmana na EP, stigao početkom godine, šta to znači za Savez?

- Znači da smo ispunili decenij-ski san. S razlogom smo proglašeni fenomenima, jer sa ovom brojnošću registrovanih odboj-

kaša uspjeli smo da izborimo plasman na Evropsko prvenstvo. Pripreme za učešće na EP su uveliko počele, očekuje nas veliki posao, ali ga radimo sa zadovoljstvom, jer znamo da je Crna Gora dio odbojkaške elite. Svi igrači, kao i mi u Savezu, sa nestrpljenjem čekamo da prvenstvo počne, a siguran sam da ćemo dati sve od sebe da se predstavimo u pravom svijetlu, jer imamo kvaliteta i to smo dokazali mnogo puta, ali nam je uvijek falilo da „probijemo led“ i plasiramo se na neko veliko takmičenje. Sada, kada smo to uspjeli „skinuli smo“ veliki pritisak sa naših leđa. Koji je to bio recept za uspjeh muškog tima?

- Naša reprezentacija je dugo

vremena kvalitetom zaslužila da se plasira na EP, ali bih rekao da je uvijek „falilo nešto“. Smatram da su igrači sazreli i znali šta hoće u svakom trenutku, a to je umnogome doprinijelo i uspostavljanje saradnje sa selektorom Veljkom Bašićem, koji je posložio sve kockice u ekipo. Kakva su očekivanja na EP, komentar grupe?

- Nezahvalno je komentarisati naša očekivanja, s obzirom da ćemo prvi put nastupiti, pa je možda najrealnije kazati da su naša očekivanja da damo sve od sebe na svakoj utakmici, a siguran sam da postoji prostor da napravimo lijep rezultat. Svaka grupa na EP je teška sama po sebi, igraćemo protiv aktuelnog svjetskog prvaka, selekcije Poljske, zemlje gdje je odbojka sport broj jedan, ali nećemo izaći sa bijelom zastavom.

U Savezu se vodi računa o najmlađim kategorijama. Na koje ste poduhvate najponosniji?

- U Odbojkaškom savezu Crne Gore smatramo izuzetno važnim rad sa najmlađima, pa iz tog razloga učestvujemo na gotovo svim međunarodnim takmičenjima. Međutim, nešto na što smo izuzetno ponosni je projekat EKO mini odbojke koju organizujemo četvrtu sezonu zaredom i koja okuplja preko 650 djece uzrasta od 9 do 12 godina. Impozantne brojke u ovom projektu kroz par godina su nam stvorile mogućnost da pokrenemo novi projekat pionirskih liga uzrasta od 12 do 14 godina, gdje učestvuju 23 ekipe. Odbojka je, kada su u pitanju djevojčice, sigurno najbrojniji sport u Crnoj Gori, a vrijedno radimo da na konto uspjeha muške seniorske reprezentacije, ali i navedenih projekata, poboljšamo brojnosti i kod muške djece - zaključio je Bošković.



Andreja Leskovšek-Mekveri posjetila Crnu Goru

Imam dobar osjećaj

Gošća Crnogorskog olimpijskog komiteta bila je Andreja Leskovšek-Mekveri, nekada poznata jugoslovenska skijašica, učesnica Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, a sada savjetnica Međunarodnog olimpijskog komiteta, sa posebnim zaduženjima u organizaciji velikih sportskih takmičenja pod okriljem MOK-a.

Razlog njene posjete su Igre malih zemalja Evrope, koje će se od 27. maja do 1. juna održati u našoj zemlji. Gošća iz Slovenije obišla je borilišta i smještajne kapacitete, sa Igorom Vušurovićem i Borisom Sekulićem, direktorom i zamjenikom IMZE Crna Gora 2019, sastala se sa članovima organizacionog tima, koji su zaduženi za posebne oblasti - takmičenje, smještaj, prevoz, marketing, mediji...

Posljednjeg dana boravka u našoj zemlji razgovarala je sa predsjednikom Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanom Simonovićem, a iz Crne Gore nosi pozitivne utiske. - Moj prvi utisak je da svako ko je u organizacionom timu zna šta bi trebalo da uradi i kako bi sve trebalo da iz-

gleda. Riječ je o ljudima koji imaju iskustva sa velikih takmičenja, koji se sada susreću sa nečim kroz šta su prošli, ali na drugi način. Prvi put Crna Gora organizuje ovako veliku sportsku manifestaciju, prvi put organizuje multi-sportsko takmičenje, što je novi i veliki izazov - rekla je Leskovšek-Mekveri. Onim što je vidjela je, kaže, zadovoljna... - Nisam posjetila sva borilišta, ali moji domaćini su me detaljno upoznali sa stanjem u

kojem se nalaze, tako da nema bojazni i rizika da će nešto proteći kako ne treba. Smještajni kapaciteti su, takođe, apsolutno pripremljeni, što je veoma važno. Sada, na dva mjeseca od početka, predstoji sređivanje detalja u svim sektorima, više posla i obaveza za više ljudi, jer su komunikacija i koordinacija u ovoj fazi priprema, kao i na samom takmičenju, veoma bitni faktori. Znanje postoji, plan postoji, sada je faza realizacije.

Leskovšek-Mekveri ima mnogo iskustva u organizaciji najvećih takmičenja, njeno prvo zaduženje bilo je

na ZOI u Solt Lejku Sitiju 2002, a posljednje na ZOI u Pjongčangu 2018. godine. - Normalno je da neće biti sve 100 posto onako kako se planiralo i zamislilo. Jednostavno, tako je na svim takmičenjima, jer nepredviđene okolnosti uvijek mogu da se dogode. Važno je, međutim, da se sve dobro isplanira i da uvijek postoji izlaz iz problema, ili druga varijanta. Takođe, učesnici Igara malih zemalja učestvuju i na Olimpijskim igrama, tako da i oni znaju kako da se ponašaju i šta da očekuju kada dođu u Budvu i Crnu Goru. Neke stvari su uvijek i svuda iste, organizuju se po istom principu. Ali, ponekad je, možda ne teže, ali sigurno zahtjevnije organizovati takmičenje kao što su IMZE nego Olimpijske igre, jer organizacija Olimpijskih igara podrazumijeva veliki broj ljudi, veće finansije, dugogodišnje pripreme, ogromno iskustvo... Međutim, da zaključim - imam dobar osjećaj da će IMZE u Crnoj Gori proteći u najboljem redu, jer su dobri, vrijedni i iskusni ljudi u organizacionom timu - zaključila je Leskovšek-Mekveri.



APSOLUTNA REKORDERKA: Atletičarka Slađana Perunović osvojila osam medalja na Igrama malih zemalja Evrope

Radujem se što ću u našoj zemlji juriti nova odličja

Kada se pomenu Igre malih zemalja Evrope gotovo prva asocijacija za Crnu Goru je ime Slađane Perunović. Crnogorska atletičarka učestvovala je četiri puta na ovom takmičenju i apsolutna je rekorderka, jer je osvojila čak osam medalja, od čega sedam zlatnih uz jednu bronzu. Deset godina zaredom bila je najbolja atletičarka naše zemlje, a kao vlasnica 19 državnih rekorda, od čega 14 seniorskih u isto toliko disciplina, s pravom nosi epitet atletske kraljice Crne Gore...

- Moja glavna disciplina je maraton, a često u pripremi za nastup u maratonu prijavim se za takmičenje u nekoj disciplini poput 3.000 ili 5.000 metara. Postoje i discipline koje sam trčala jednom i uspjela da ostvarim crnogorski rekord. Uvijek, na bilo kojem takmičenju, u kojoj god disciplini da nastupam imam isti cilj, a to je da oborim rekord. Uvijek tome težim - ističe Perunović.

Igre u Crnoj Gori dokaz da COK radi vrhunski posao

Igre malih zemalja održaće se u Crnoj Gori, a to je prilika da naša zemlja ugosti nikad veći broj takmičara iz više sportova. - Crnogorski olimpijski komitet odavno radi sjajan posao, a najbolji dokaz za to je da smo dobili organizaciju Igara. Sigurna sam da ćemo opravdati očekivanja, da će Igre biti vrhunski organizovane i da će ovo biti sjajna promocija Crne Gore - rekla je Slađana.

TRČALA I 100KM

Članica Atletskog kluba Nikšić seniorska je prvakinja Crne Gore i rekorderka u disciplinama na 800m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m, 10.000m, 3.000m (stipl čez), 5.000m (cesta), 30km, polumaraton, maraton i ultramaraton (100km), te na 1.500m i 3.000m u dvorani. Interesantno je da je šampionka Crne Gore na 100km postala sa samo 17 godina...

- Tada se ultramaraton održavao 100 kilometara. To sam doživljavala kao izazov, a iako sam bila

svjesna da je to jako zahtjevno bila sam odlučna da i to probam, kako bih postala prva Crnogorka koja je uspjela da odradi i tu disciplinu. Sjećam se da sam nakon toga bila kao „pregažena“, ali sam već naredne godine još jednom istrčala tu dionicu - objašnjava najizdržljivija Crnogorka, koja je tim podvigom ušla u istoriju naše atletike.

NOVI IZAZOVI

Slađana je odmah nakon nastu-

pa na Ostroškom polumaratonu otputovala na Zlatibor, gdje odrađuje pripreme za početak sezone na otvorenom, koja kreće od mitinga u Baru, koji se tradicionalno održava 1. maja.

- Uveliko se spremam za nove izazove. Sada je po novim pravilima izuzetno teško stići do norme za Svjetsko prvenstvo, ali nastojaju da sakupim dovoljno bodova i ispunim normu - objasnila je Perunović.

Slađana će kraj maja na Igrama malih zemalja, u disciplinama na 5.000 metara i 10.000 metara imati priliku da osvoji nove medalje i tako napravi uvertiru pred maraton.

- Pokušaću da nastavim niz osvajanja medalja na Igrama. Sigurno da ću sada imati dodatni motiv, jer ću tračiti u Crnoj Gori. Poslije dužeg vremena imaću priliku da pred mojim prijateljima jurim što bolji rezultat i da se borim za medalju i nadam se da ću biti u idealnoj formi - kazala je naša atletičarka.

Timski duh nas je doveo do Mundobasketa

Veliki uspjeh košarkaške reprezentacije i istorijski plasman na Svjetsko prvenstvo u Kini je nesumnjivo najveći sportski podvig crnogorskog sporta u 2019. godini. Gotovo godinu i po je trajao put izabranika Zvezdana Mitrovića kroz kvalifikacije za Mundobasket - sve je počelo 24. novembra 2017. u „Morači“ porazom protiv Španije, završilo se na istom mjestu, takođe porazom, u duelu sa Letonijom 25. februara ove godine, koji je ipak bio dovoljan da se osigura viza za SP (31. avgust - 15. septembar). Jedan od heroja istorijskog uspjeha je kapiten Blagota Sekulić, 37-godišnji centar koji se tokom kvalifikacija borio kao lav. Uostalom, kao i svaki pojedinac koji je prošao kroz nacionalni tim pod komandom selektora Zvezdana Mitrovića.

- Od početka do kraja kvalifikacija smo bili pravi tim, to je na kraju i presudilo. U ekipi je vladala fenomenalna atmosfera, igrači su jedva čekali naredno okupljanje i bilo je pravo zadovoljstvo raditi u tako pozitivnom okruženju - kaže Sekulić i nastavlja:

- Motivacija je uvijek bila na visokom nivou, na terenu se niko od igrača nije štedio i bili smo spremni da damo maksimum na svakoj utakmici kako bismo došli do cilja. Stručni štab na čelu sa selektorom Mitrovićem je znao kako da nas za svega nekoliko treninga pripremi za mečeve, dok su se čelni ljudi u savezu postarali da imamo sve neophodne uslove za ovakav uspjeh. Naravno, veoma bitnu ulogu u svemu su imali i navijači. Bez njihove podrške sigurno ne bismo uspjeli - istakao je Sekulić.

Crna Gora je u prvoj kvalifikacionoj rundi izgubila dva puta od Španije, jednom od Slovenije (takođe kod kuće). Savladala je



dva puta Bjelorusiju, kao i Sloveniju u Ljubljani...

- Ta pobjeda nad Slovenijom je bila utakmica poslije koje smo svi počeli da vjerujemo da možemo do vize za Kinu - jasan je Sekulić.

U drugoj rundi, crnogorski košarkaši su bili spremni na žestoku bitku u duelima sa Turskom, Ukrajinom i Letonijom.

- Kao ključni meč u kvalifikacijama bih izdvojio onaj sa Letonijom u Rigi. Nakon tog trijumfa

Kvalitet košarke u Kini garantuje spektakl

Lebron Džejms neće igrati za Sjedinjene Američke Države na Mundobasketu, Nikola Jokić je pod znakom pitanja u dresu Srbije..., ali

najave makar govore da će veliki broj NBA i evroligaških zvijezda biti dio takmičenja u Kini. Samim tim, kvalitet je zagarantovan.

je sve bilo u našim rukama. Taj trijumf nam je, takođe, dao ogromno samopouzdanje pred utakmicu sa Turskom u Podgorici koja nas je čekala ne-

koliko dana kasnije. I nju smo riješili u svoju korist - prisjeća se centar španske Gipuskoje. Za nešto više od četiri mjeseca Crnu Goru čeka Mundobasket

- Očekujem da sve bude na visokom nivou. Najbolje svjetske reprezentacije i igrači na jednom mjestu su garant toga. Uz

i mečevi u grupi sa Grčkom, Brazilom i domaćinom Kinom. San je plasman u drugu rundu koji će izboriti dvije prvoplasirane ekipe.

to, ulog je veliki, favoriti žele da idu do kraja i da se bore za titulu. Vjerujem da će navijači moći da uživaju u kvalitetnoj košarci, neizvjesnim utakmicama i dobrim potezima - rekao je Sekulić.

- O tome koliko možemo u Kini moći ćemo da kažemo nešto više tek kada budemo znali naš sastav, ali i naših protivnika iz grupe. Prolazak u drugu fazu



MITROVIĆ: Sve je bilo skromno kada smo počeli

Selektor Zvezdan Mitrović je dio najvećeg uspjeha crnogorske reprezentativne košarke.

- Sve je djelovalo skromno kada smo počeli. Imali smo malo igrača, bila je loša atmosfera, poluprazna dvorana protiv Španije i Slovenije... Ali, kako su kvalifikacije odmicale uigravali smo se, koliko god je to bilo moguće u čudnom sistemu takmičenja - rekao je Mitrović.

I on podvlači meč sa Slovenijom u Ljubljani kao ključni u kvalifikacijama.

- Ona je napravila razliku, jer smo pobjedom prenijeli dosta bodova u drugu fazu. U septembru smo se suprotstavili Turskoj, koja je bila puna NBA i evroligaških igrača, a potom pobijedili i Ukrajinu.

Mitrović je odao priznanje i Blagoti Sekuliću, koji je posljednji meč sa Letonijom u Podgorici odigrao povrijeđen.

- Došao je na trening, iako je u istom terminu imao zakazan pregled magnetnom rezonancom. Otišao je na pregled tek na moje insistiranje. Htio je da igra po svaku cijenu, čak i da mu je mišić pukao. Takav takmičarski duh govori sve o njemu. Pokazuje kakav je odnos imao, zato mu se ovako i vratilo. Pravi je kapiten i veliki profesionalac, a na njemu je da odluči hoće li da ide na Svjetsko prvenstvo ili da se oprost - istakao je Mitrović.

takmičenja se sam po sebi nameće kao želja i cilj, ali teško je reći u ovom momentu koliko je realno i da ga ostvarimo - navodi Sekulić, bivši košarkaš Budućnosti, Partizana, Real Madrida, AEK-a, Albe, Fenerbahčea... Šta god da se dogodi u Kini, Sekulić će se pamтити kao kapiten reprezentacije koja je prevazišla očekivanja samim plasmanom na Mundobasket.

- Znači mi mnogo što sam kapiten i dio ekipe koja je ostvarila

istorijski plasman na Svjetsko prvenstvo. Jako sam ponosan na ovaj uspjeh, jer smo napravili rezultat koji je potpuno neočekivan, kojem se na samom startu kvalifikacionog ciklusa nije nadao niko. Išli smo utakmicu po utakmicu.

Kraj karijere nije daleko, ali...

- Kraj se neminovno bliži, godine tako kažu. Ali, još uvijek nisam donio konačnu odluku kada će to biti - ostao je zagonetan Sekulić.

Jelena Škerović, nakon što je bila dugogodišnji kapiten Crne Gore, na Igrama malih zemalja debituje u ulozi selektorke naše ženske košarkaške reprezentacije

Medalja bi bila prava uvertira za EP



Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore od povratka nezavisnosti naše zemlje navikla je javnost na uspjehe. Iako „zlatna“ generacija nije uspjela da kruniše velike karijere medaljom, šesto mjesto na Evropskom prvenstvu 2011.godine u Poljskoj, jedan je od najvećih uspjeha u istoriji crnogorske košarke... Košarkašice nikada nijesu osvojile medalju, ali ovog ljeta imaju priliku za to! Prvi put ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Igrama malih zemalja, koje ovog ljeta organizuje naša ze-

mlj, a podmlađena selekcija „crvenih“ imaće priliku da stigne do prvog odličja. Interesantno je da će na Igrama u ulozi selektora debitovati legendarna plejmejkerka Jelena Škerović, inače dugogodišnja kapitenka ove reprezentacije. -Prvi put učestvujemo na Igrama, a to za našu reprezentaciju znači mnogo. Mislim da je prije svega velika stvar za Crnu Goru što je dobila domaćinstvo, što će samim tim mnogi neki tereni, dvorane morati da dobiju novo ruho, tako da je organizacija ovih igara od višestrukog značaja. Što se tiče

reprezentacije, prvi put igramo, djevojke će imati posebnu priliku da predstavljaju zemlju pred svojim navijačima. Nastojaćemo da ovo takmičenje iskoristimo najbolje što možemo, da vidimo na kojem smo nivou i sigurno da će biti dobra priprema za Evropsko prvenstvo – kazala je Škerović, ne ostavljajući dilemu po pitanju ambicija na Igrama. -Makar na papiru očekuju nas slabiji rivali, poput Kipra i Malte, koji nikad nijesu bili na prvenstvima Evrope. Ali, svako da će to za nas biti izazov, jer tada krećemo i tih pet me-

čeva dobro će nam doći. Za ovu ekipu svaka pobjeda i svaka medalja bili bi veliki podstrek, posebno za mlađe da nastave da rade još jačim tempom. Treba ići korak po korak, dokazati da smo na pravom putu, a da one koje dolaze stiču samopouzdanje – dodala je Škera. Crnogorske košarkašice 13.maja kreću pripreme, prvo za Igre malih zemalja, a zatim i za prvenstvo Evrope. Jelena Škerović uveliko se sprema da nakon što je u Poljskoj debitovala u trenerskoj ulozi, osjeti čari selektorskog poziva.

-Kada me pitaju koja je razlika između trenera i igrača i šta je teže, uh zaista ima dosta razlike. Kao igrač ne moraš da razmišljaš i brineš o nekim detaljima, dodeš odradiš trening, daš maksimum, koristiš akcije odbrana-napad... A, kao trener mnogo više vremena treba da potrošiš da bi sve to organizovao i da bi se sve to sprovelo u djelo, pritom vodeći računa da li igrači baš mogu to da ispune. Kao trener moraš biti uvijek spreman na neke situacije, pa čak i da razumiješ kada određen igrač možda nema svoj dan – objašnjava Jelena Škero-

vić, koja je igračku karijeru završila u poljskoj Gdinji u kojoj je ostala da radi kao trener mlađih selekcija. Škera je odigrala četiri prvenstva Evropa za Crnu Goru, a nakon eliminacije sa posljednjeg (2017.godine) objavila je da završava karijeru. Počela je da radi kao trener u Gdinji, a 12.februara i zvanično je predstavljena kao četvrti selektor naših najboljih košarkašica, nakon Miodraga Baletića, Momira Milatovića i Roberta Injigesa. Dva mjeseca kasnije Škerović je objavila i prvi spisak (21 ime) igračica na koje računa za pripreme uoči Eurobasketa. Na spisku su Snežana Aleksić (Beroe), Božica Mujović (Visla Krakov), Jelena Vučetić (Budućnost Bemax), Sofija Živalje-

vić (NDSU), Marija Leković (Lovćen Bemax), Milica Jovanović (Sent Adria), Irena Matošević (Adelantados), Jovana Pašić (George), Milena Jakšić (Budućnost Bemax), Dragana Živković (Budućnost Bemax), Nikolina Popović (Tirana), Jelena Dubljević (Šangaj), Kristina Raković (Keltern), Nataša Popović (SIG), Glori Džonson

(Šandjari), Bojana Kovačević (ADBA), Amina Marković (Viđev), Violeta Lazarević (Budućnost Bemax), Anđela Bigović (Budućnost Bemax), Teodora Sarić (Nikšić 1995) i Slađana Raković (Vajoming).

-Pratim sve igračice, naravno nekada je teško uskladiti moje obaveze koje imam u klubu i sve to, ali zato period kada sam kući i odmaram koristim priliku da ogledam snimke utakmica, koji su za razliku od ranije sada lako dostupni – istakla je Škerović.

Naše djevojke na Eurobasketu, koji se igra u Srbiji i Letoniji od 27.juna do 7.jula igraće u grupi B, rivali su Švedska, Francuska i Češka.

-Evidentno je da nas čeka teška grupa. Francuska je uvijek među četiri najbolje selekcije Evrope. Vratila se Švedska, koja nije igrala prethodno prvenstvo, te Češka, koja kao i Švedska ima tim koji je već neko vrijeme zajedno, ali i dosta igračica koje igraju u klubovima evropska takmičenja. Sa druge strane, mi smo podmlađeni, ali imamo jasan cilj, a to je da idemo da igramo, da se borimo i ostavimo dobar utisak. Želimo da vidimo potencijal mlađih igračica, koje će imati priliku da vide i osjete šta znači igrati na tom nivou – istakla je Škerović.



Objavljeni kapaciteti olimpijskih borilišta

Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju 2020. zvanično su saopštili kapacitete objekata na kojima će se održati razna takmičenja.

Novi nacionalni stadion u Tokiju, koji će biti domaćin svečane ceremonije otvaranja i zatvaranja Igara, tako će moći da primi 68 hiljada ljudi.

Stadion „Ajinomoto“, koji će ugostiti fudbal i ragbi mečeve, imaće kapacitet od 48 hiljada mjesta, dok će Tokijski centar za vodene sportove moći da primi 15 hiljada posjetilaca.

Ove brojke uključuju i sjedišta za službena lica.

Kako je istaknuto, zbog smanjena troškova, kapaciteti pojedinih objekata su manji od procijenjenih u dosijeu kandidature Tokija.

Stadion „Azuma“ u Fukušimi, na kojem će se održati takmičenja u softbolu i bejzbolu, a koji nije bio u dosijeu kandidata, imaće kapacitet od 14.300 sjedjećih mjesta.

„Fudži spidvej“, u perfekturi Šizuoka, gdje će se održati finiš biciklističke trke, moći će da primi 22 hiljade gledalaca, dok je kapacitet „Enišima jaht harbura“ u perfekturi Kanagava gdje će se održati takmičenje u jedrenju, zaokružen na 3.600.

Olimpijske igre u Tokiju održaće se od 24. jula do 9. avgusta naredne godine.

Predstavljen jedan od simbola Olimpijskih Igara

Baklja po motivima cvijeta japanske trešnje

Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine predstavili su olimpijsku baklju, dizajniranu po motivima „sakure“ - cvijeta čuvene japanske trešnje. Trešnjin cvijet je najomiljeniji cvijet u Japanu. Organizatori su naveli da je taj dizajn izabran pošto će štafeta olimpijske baklje početi za nešto manje od godinu dana, u martu 2020, kada su drveća trešnjinog cvijeta u punom cvatu širom Japana.

Plamen će se pojaviti iz svih pet latica na vrhu baklje.

Organizatori su naveli da su u izradi koristili najmoderniju tehnologiju - sjajna roze pozlaćena baklja dužine je 71 centimetar i težine 1,2 kilograma, a izrađena je od aluminijumskog otpada iz privremenog stambenog prostora izgrađenog za žrtve cunamija iz 2011. godine.

Listove trešnjinog cvijeta crtala su djeca iz pogođenog područja u Fukušimi i to me je inspirisalo - rekao je dizajner Tokudžin Jošioka. Jošioka je naglasio da je baklja dizajnirana tako da se plamen ne ugasi čak ni za vrijeme sezone tajfuna.

Štafeta olimpijske baklje počće upravo u Fukušimi, smještene 240 kilometara od Tokija, 26. marta naredne godine.

Put baklje po japanskom ostrvu trajaće 121 dan - plamen će iz Fukušime krenuti prema jugu i ostrvu Okinava, odakle će nastaviti prema sjeveru, sve do odrednice - dolazak u glavni grad Japana, Tokio, predviđen je za 10. jul, dvije sedmice prije svečanog otvaranja Igara.

Olimpijske igre počinju 24. jula i trajaće do 9. avgusta 2020. godine. Odmah po njihovom završetku počće Paraolimpijske igre.



Natoši Jamada, koji je prisustvovao svim Igrama od 1964, umro je prošlog mjeseca u 92. godini

Nije dosanjao tokijski san

Japanski „otac olimpijzma“, poznat po tome što je kao navijač prisustvovao svim Olimpijskim igrama od 1964. godine, nije dočekao spektakl u svojoj zemlji.

Natoši Jamada, „olimpijski superfan“, umro je 9. marta u svojoj 92. godini, 16 mjeseci prije početka Igara u Japanu.

Nije ispunio svoj san - da u Tokiju 2020. zaokruži impresivni priču staru skoro šest decenija, jer je upravo glavni grad Japana bio domaćin njegovih prvih Igara, davne 1964.

Natoši se upravo u Tokiju prije 55 godina „zaljubio“ u Olimpijske igre, čiji je bio neizostavan dio i u Meksiko sitiju 1968, Minhenu 1972, Montrealu 1976, Moskvi 1980, Los Angelesu 1984, Seulu 1988, Barseloni 1992, Atlanti 1996, Sidneju 2000, Atini 2004, Peking 2008, Londonu 2012. i Rio de Žaneiru 2016.

Star, ali i dalje krepak i vitak, zadovoljan što u 92. godini ne mora da putuje da bi gledao

Igre, a posebno zbog toga što se njegovo omiljeno takmičenje vraća u njegovu zemlju, Natoši Jamada je odbrojavao dane do početka Igara u Tokiju. Nije ih dočekao - umro je prošlog mjeseca zbog zastoja u radu srca.

Zvali su ga i „olimpijski olimpijac“, posljednjih godina i „olimpijski djed“. Sa svojim prepoznatljivim zlatnim šeširom i crvenom jaknom, uz nezaobilazan osmijeh, Natoši je među olimpijskim fanovima dostigao gotovo kulturni status. Tokom godina je postao japanska nacionalna zvijezda, ali i miljenik inostranih medija.

U intervjuu agenciji Rojters oktobra prošle godine kazao je da će Igre u Tokiju biti „vrhunac svih godina navijanja na olimpijadama“.


Ovaj tokijski biznismen je godinama razvijao biznis vodeći vrlo uspješnu firmu koja je proizvodila žičanu užad, a u posljednje vrijeme je proširio portfolio na hotelijerstvo i nekretnine.

Predstavljena maskota OI za svaki sport pojedinačno

Miraitova u raznim pozama

Organizacioni komitet Olimpijskih igara u Tokiju 2020. objavio je slike olimpijske maskote - Miraitove - u širokom dijapazonu

različitih poza, od kojih svaka predstavlja po jednu od 50 disciplina u 33 olimpijska sporta. Ove slike maskote Tokija 2020. koristiće se u različitim aplikacijama, uključujući licenciranu robu i druge materijale odobrene od strane Olimpijskog komiteta Japana, gradskih vlasti Tokija i drugih gradova koji imaju veze sa Igrama, kao i markentiških partnera.



Jedan od najboljih košarka današnjice želi na OI

Lebron gleda ka Tokiju

Lebron Džejms kaže da voli Olimpijske igre i da postoji mogućnost da zaigra u Tokiju 2020, iako će tad uveliko „grickati“ 36. godinu.

- Sve zavisi od toga kako se budem osjećao. To je i dalje samo mogućnost, ali volim Olimpijske igre i sve što one nose sa sobom - rekao je

igrač Lejkersa magazinu „Atletik“.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice neće biti dio američkog tima na Svjetskom prvenstvu u Kini u septembru ove godine, pa bi eventualni nastup u Tokiju značio njegov povratak u „drim tim“. Na tri prethodna nastupa na

olimpijskim igrama Džejms je osvojio dva zlata - 2008. u Peking 2012. u Londonu, a u kolekciji ima i jednu bronzu, osvojenu u Atini 2004. godine.

Džejms privodi kraju sezonu u kojoj je odigrao najmanje utakmica u karijeri. Ne samo da njegovi Lejkersi nisu us-



pjeli da se plasiraju u plej-of, već je popularni Kralj povrijedio preponu zbog čega je propustio veliki broj mečeva. Ipak, glad za pobjedama i trofejima još ne napušta nekadašnju vedetu Majamija i Klivlenda, čak ni u 35. godini. Lebron je već sa svojim trenerom Majkom Mensišom osmislio ljetni program treninga kako bi što spremniji dočekao narednu sezonu. To svim ljubiteljima košarke daje dodatnu nadu da će

Lebron biti spreman i za njen „nastavak“ - Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Kao dio priprema je i Lebronovo učešće u projektu „Spejs Džem 2“ (prvi dio je snimio Majkl Džordan), što je jedan od razloga zašto neće igrati za Amerikance na Svjetskom prvenstvu u Kini, iako obožava selektora Grega Popovića. Lebronovo ljeto će, međutim, biti sve osim gluma... - Izlazim iz povrede, a ne igra-

mo plej-of. Odjednom, dobio sam dva nova mjeseca kakva nikad ranije nisam imao u karijeri. Želim da ih iskoristim na najbolji mogući način, ali to zahtijeva potpuno drugačiju strategiju nego do sada - poručio je Lebron. Na 55 utakmica, koliko je ove sezone odigrao za Lejkerse (najmanje u karijeri) Lebron Džejms je prosječno postizao 27,4 poena, imao je 8,5 skokova po meču i 8,3 asistencija.



Čovjek od gume

Rej Juri nije bio od onih koji se žale. Oca, rastrojenog alkoholičara koji je pobjegao od porodice, nikada nije ni upoznao. Majka mu je rano umrla od tuberkuloze. Posvojio ga je komšija velikog srca. Imao je 7 godina kada su mu dijagnostikovali dječiju paralizu. Doktori su tvrdili da nikada više neće moći da hoda. Rej Juri nije bio od onih koji traže izgovore. Već je odabrao borbu. Protiv ograničenja koje mu je nametalo vlastito tijelo, protiv ograničenja gravitacije. Zato je ostao upamćen kao jedan od najvećih olimpijaca u istoriji. Osam zlatnih medalja su svjedočanstvo.

NEMA PREDAJE

Rođen je 14. oktobra 1873. u Lafajetu, u američkoj državi Indijani. Doktori nisu znali kako da ga liječe, kaže njegov unuk Tom Karson, koji je uložio godine truda kako bi napisao

knjigu i snimio dokumentarni film o životu slavnog pretka. Zabijali su mu oštre igle ispod kože, kako bi dobili bilo kakav odgovor nerava. Međutim, kada imate galopirajuću paralizu, ona vam umrtvuje živce od skočnih zglobova do kukova. Bili su sigurni da će ostati paralizovan do kraja života. Potraživši drugo mišljenje, njegovi usvojeni roditelji su stigli do fiziologa, koji je preporučio pliometrijske vježbe. Danas uobičajenu, a tada alternativnu metodu. Bila je to slamka. Za koju se maleni Rej čvrsto uhvatio. Jedino što je želio bilo je da prohoda. Vježbao je od buđenja do sna. Nprestano. Uporno, tvrdoglavo, fanatično. Nikada se nije predavao. Bio je uvjeren da će prohodati, vraćamo se Karsonu. I prohodao je. Isprva uz pomoć štaka. I nije prestajao da vježba. Da se opire gravitaciji. Možemo samo da

zamislimo njegov izraz lica kada je prvi put poskočio, kada se odvojio od zemlje. Pa još jednom. I još jednom... Dječak za koga su tvrdili da nikada neće moći da prohoda, izrastao je u 190 centimetara visokog studenta koledža Perdju, koji je upisao 1890. godine. Sa nogama od čelika. Bavio se košarkom, igrao je i američki fudbal - povreda ramena ga je odvojila od najolikog rekvizita - ali ga ništa nije privlačilo koliko atletika. I to discipline u kojima je snaga njegovih nogu dolazila do izražaja - skok u dalj iz mjesta, troskok iz mjesta i skok u vis iz mjesta. Ostao je na Perdjuu do 1899. godine, poslije studija mašinstva okrenuvši se na kratko univerzitetskoj karijeri predavača, da bi prešao u Njujork. Tu se priključio lokalnom atletskom klubu. Na nagovor prijatelja, počeo je posvećenije da trenira, kako bi se spremio za Olimpijske



igre u Parizu... Bilo mu je dovoljno jedno popodne tokom 16. jula 1900. da se progura u sportsku legendu. Na stadionu Kroa-Katelan u „gradu svjetlosti“

sijao je najizraženije. Nije mu bilo ravnog. On se borio sa visinama i daljinama. Ostali su se borili za druga mjesta. Osvojio je zlata u

skoku u dalj iz mjesta (3,21 metar), skoku u vis iz mjesta (1,655 metara, što je bio novi svjetski rekord), i troskoku iz mjesta (10,58 metara). Britanci su ga prozvali „rubber man“, „čovjek od gume“, a Francuzi „l'homme grenouille“ - „čovjek žaba“. Koliki su to dometi po današnjim mjerilima? Skok u dalj iz mjesta i skok u vis iz mjesta se vijek i kusur kasnije upražnjavaju na NFL provjerama mladih talenata. Toliko godina je prošlo, a najtalentovaniji koledž igrači američkog fudbala Sjedinjenih Američkih Država ne mogu se ni primateći rezultata tima Jurija.

PORUKA OD STARE DAME PRIRODE

Igre u Sent Luisu, četiri godine kasnije, i u Londonu 1908. nisu prošle bez njega. Nije osjetio poraz. Pridodao je pet zlatnih medalja - šestu nije, jer u britanskoj prijestonici nije bilo troskoka iz mjesta. Toliko je bio nadmoćan da bi započinjao takmičenja kada su ih svi drugi završavali. Znao je koliko je potrebno i sa lakoćom

bi preskakao metu. I nije mu bilo dovoljno. Imao je 36 godina, pripremajući se za Olimpijske igre u Stokholmu 1912. - Sve je teklo u najboljem redu, dok nisam dobio poruku od Stare Dame Prirode u obliku reumatičnog probadanja, kazivao je kasnije. - Kada je to čuo jedan od mojih najboljih prijatelja, rekao mi je: „Rej, postaješ star. Moraćeš da prekineš“. - I prekinuo sam. Igre u Švedskoj bile su posljednje na kojima su u atletskom programu bili zastupljeni skok u dalj i skok u vis iz mjesta. Vremena su se mijenjala. Nadolazećem svijetu je bio potreban zalet... Rej Juri je preminuo 25. septembra 1937. godine u Njujorku. Njegov rekord od osam zlatnih olimpijskih medalja opstaće čitav vijek. Pomjeriće ga tek Majkl Felps u Pekingu 2008. Ali, ostao je jedinstven po tome što je osvojio toliki broj šampionskih naslova bez ijednog poraza. A predviđali su mu da neće moći da hoda...



Predrag Nikač osvojio zlatnu medalju na 14. IBCA Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe sa smetnjama vida u Kaljariju

Eliti pokazao klasu



Četvorostruki prvak Crne Gore u apsolutnoj konkurenciji, šahista Predrag Nikač - svjetski je prvak.

Na drugom učešću na Svjetskom prvenstvu za šahiste sa oslabljenim vidom u Kaljariju Nikač je stigao do zlata preko prvog favorita, poljskim velemajstomom Marčinom Tazbirom, koji je imao i prednost početnog poteza. Nikač je bio najbolji u konkurenciji 86 šahista.

- Presrećan sam. Sa sekundatom i trenerom Zdravkom Vukovićem odlično sam se pripremio. Završio sam učešće u Italiji sa šest pobjeda i tri remija, a za posljednji najvažniji meč sam se odlično pripremao - kazao je Nikač. Na 14. IBCA Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe sa smetnjama vida u Kaljariju, naš predstavnik bio je bolji od Slovenca Aleksandra Uršića, Ruslana Draganova iz Rusije, bugarskog internacionalnog majstora Rasima Nizama, Ukrajinaca Vladislava Kolpakova i Olega Tuke. Osim sa prvim favoritom, remizirao je protiv Poljaka Anžejiga Migala i Rusa Alekseja Smirnova.

me Gvadalahare, grada u Kastilji-La Manči - postojbini literarnog heroja Don Kihota - potiče od arapskog Wadi-al-Hajara, što u prevodu znači, dolina kamenja. Dokaz dugog prisustva Arapa na ovom prostoru.

Za crnogorski karate, međutim, Gvadalahara bi se mogla preimenovati u - dolinu plemenitih metala. Na Evropskom prvenstvu održanom pod španskim suncem od 28. do 31. marta, iskovan su srebro i bronza.

Dvadesetjednogodišnji Podgoričanin Mario Hodžić domogao se naslova evropskog vicešampiona u kategoriji do 67 kilograma. Godinu stariji Nikšićanin Nikola Malović osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji boraca do 84 kilograma. Rezultat tim značajniji, jer je stigao godinu uoči Olimpijskih igara u Tokiju, na čijem će se programu naći karate.

MAŠTA I SNOVI

- Izuzetan osjećaj, jer kada još kao dijete maštate o tome da se nađete u finalu Evropskog prvenstva i kada napokon to i postignete, onda znate da ste ostvarili jedan od svojih dječaćkih snova - kazao je Hodžić, nekadašnji kadetski šampion svijeta.

- Nevjerovatan osjećaj, nadovezao se Malović. - Cijeli život sam maštao o nečemu takvom, mislim da ne postoje riječi koje to mogu da opišu. Ovom medaljom koja je stigla u Nikšić poslije 30 godina, vratio sam nikšićki karate u evropski vrh - kao što sam i obećao da ću to uraditi jednog dana.

Medalje su Hodžiću i Maloviću osigurale vizu za učešće na Evropskim igrama u Minsku, koje se održavaju od 21. do 30. juna. Ujedno, zaslužili su i važne bodove na putu do Tokija.

- Početkom ove godine počeli su da se prikupljaju bodovi za Olimpijske igre, ali zbog povrede sam propustio par važnih takmičenja, podsjetio je Hodžić. - Sa ovom medaljom dobiću veliki broj bodova koji će mi obezbijediti bolju poziciju na

Gvadalahara - dolina plemenitih metala za crnogorski karate



Disali smo kao jedan

Crnogorski karate je u Gvadalahari predstavljalo 15 takmičara - 11 u borbama, 4 u katama. - Smatram da je ključ uspjeha Crne Gore u Španiji bilo naše

jedinstvo, riječi su Hodžića. - Dugo sam već u reprezentaciji, imam 13 medalja sa najvećih takmičenja u svim uzrastima, ali tako dobra atmosfera nije vladala

nikada prije. Tokom četiri dana priprema u Budvi sa selektorima Slobodanom Vlahovićem i Žarkom Rakovićem, svi smo disali kao jedan, a i odnos sa novom upravom Karate saveza, na čelu sa Ivanom

Krstajićem, je ortalčki. Na Evropskom prvenstvu medalje su osvojili predstavnici 26 država, od 51 koliko ih je nastupalo. Crna Gora je u užem krugu najboljih - među 12 koje su slavile više od jednog odličja.

svjetskoj olimpijskoj rang listi i održati me u borbi za plasman na Olimpijske igre.

TOKIO

Malović je pomenuo i hronični problem crnogorskog sporta.

- Sada imam pristup turnirima koji se boduju, a Onogošt nema mogućnosti da mi to finansira. Olimpijske igre su cilj svakog sportiste i jedva čekam Evropske igre u Minsku da osjetim dječićte atmosfere. Od sedme godi-

ne sam u Onogoštu vrijedno trenirao i nadao se medalji i poboru u sam u svjetski vrh. Uradio sam što je do mene, a sada se nadam da podrška neće izostati na putu ka plasmanu na Olimpijske igre.

Mario Hodžić i Nikola Malović su ostvarili snove. Ali, sanjaju i dalje...

O Tokiju, u kome će na tatamiju biti mjesta samo za po desetoricu najboljih karatista iz svake kategorije.



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET